

**НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ**

Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Дефектологија - Развојни поремећаји.

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-95 од 10.02.2021. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 30.12.2020. године, за избор у академско звање **вишег асистента**, ужа научна област Дефектологија – Развојни поремећаји.

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области, научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен:
1. Проф. др Драган Рапаић, редовни професор, <i>предсједник</i> Научна област: Специјална едукација и рехабилитација Научно поље : Друштвено-хуманистичке науке Ужа научна област: Клиничко-соматопедске дисциплине Датум избора у звање: 4. 11. 2002. Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
2. Проф. др Горан Недовић, редовни професор, <i>члан</i> Научна област: Специјална едукација и рехабилитација Научно поље: Друштвено-хуманистичке науке Ужа научна област: Соматопедија Датум избора у звање: 14. 12. 2012. Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
3. Проф. др Србољуб Ђорђевић, редовни професор, <i>члан</i> Научна област: Специјална едукација и рехабилитација Научно поље: Друштвено-хуманистичке науке Ужа научна област: Специјална-педагогија са методиком Датум избора у звање: 6. 9. 2011. Универзитет у Нишу - Педагошки факултет Врање

На претходно наведени конкурс пријавила су се три кандидата:

1. мр Бојана Мاستило, виши асистент
2. мр Ивана Зечевић, виши асистент
3. мр Лама Телетовић

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане чланове 77., 78. и 87. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 39. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за изборе у звања, Наставно-научном вијећу

Медицинског факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље одлучивање:

ИЗВЈЕШТАЈ
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву бр. 01-С-378-Х/20
Дневни лист, датум објаве конкурса
Глас Српске, 30.12.2020. године
Број кандидата који се бира
Два (2)
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је конкурс расписан, списак предмета
Виши асистент, уже научна област Дефектологија – Развојни поремећаји
Број пријављених кандидата
Три (3)
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Мр Бојана (Рајко) Мاستило
Датум и мјесто рођења
22.04.1984. године, Фоча
Установе у којима је кандидат био запослен
Медицински факултет Фоча, Универзитет у Источном Сарајеву
Звања/радна мјеста
Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет, асистент на развојним поремећајима од 2012-2016. године Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет, виши асистент од 2016. године.
Научна област
Дефектологија
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
Члан удружења дефектолога РС
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка

Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет у Фочи, студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација, смјер: Развојни поремећаји 2007-2011. године
Назив студијског програма, излазног модула
Развојни поремећаји
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
9,17; Професор специјалне едукације и рехабилитације, смјер Развојни поремећаји
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча, студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација, смјер: Развојни поремећаји, 2013-2015. године.
Назив студијског програма, излазног модула
Специјална едукација и рехабилитација, Развојни поремећаји
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
9,80; Магистар специјалне едукације и рехабилитације, смјер, Развојни поремећаји
Наслов магистарског/мастер рада
Развојне способности дјете млађег школског узраста
Ужа научна/умјетничка област
Дефектологија
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)
Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Специјална едукација и рехабилитација, 2016. 21.09.2020. године одбранила приједлог пројекта докторске дисертације
Наслов докторске дисертације
Специфичности социјалне когниције код одраслих особа са интелектуалном ометеношћу и придруженим психијатријским стањима
Ужа научна област
Олигофренологија
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1. Асистент (Медицински факултет Фоча, 2012-2016) 2. Виши асистент (Медицински факултет Фоча, 2016-2021)
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
Саопштење са међународног научног скупа штампано у изводу:
1. Mastilo, B., Zečević, I., Pavlović, A. (2012). Socijalna kompetencija osoba sa invaliditetom. I Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u

edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju" Zbornik rezimea, Šabac, 14-15. Decembar 2012, 39

Радови објављени у цјелини

1. Pavlović, A., **Mastilo, B.**, Brojčin, B., & Kalajdžić, O. (2014). Determinante stavova studenata medicine i zdravstvene njege prema osobama sa ometenošću. *Biomedicinska istraživanja*, 5(2), 52-59. <https://doi.org/10.7251/BII1402052P>
2. Brojčin, B., Pavlović, A., **Mastilo, B.**, & Glumbić, N. (2015). Stavovi budućih specijalnih edukatora prema osobama s ometenošću. *Nastava i vaspitanje*, 64(3), 489-505. <https://doi.org/10.5937/nasvas1503489B>
3. Kalajdžić, O., Vuksanović, G., Pavlović, A., **Mastilo, B.**, Zečević, I., Čalasan, S., & Vuković, B. (2015). Socio – demografske determinante školskog uspjeha. *Biomedicinska istraživanja*, 6(2), 138-145. <https://doi.org/10.7251/BII1502138K>
4. Vuksanović, G., Kalajdžić, O., Čalasan, S., Zečević, I., Pavlović, A., **Mastilo, B.**, & Vuković, B. (2015). Socijalno-statusna obilježja kao determinante pri odabiru tipova profesionalnih interesovanja. *Nastava*, 1(1), 104-115.
5. Zečević, I., Stanimirov, K., **Mastilo, B.** (2015). Motorni razvoj slijepe djece. *Obrazovna tehnologija*, 1(2), 75-84
6. Brojčin, B., Pavlović, A., **Mastilo, B.**, & Glumbić, N. (2015). Stavovi budućih specijalnih edukatora prema osobama s ometenošću. *Nastava i vaspitanje*, 64(3), 489-505. <https://doi.org/10.5937/nasvas1503489B>
7. **Mastilo, B.**, Pavlović, A., Zečević, I., & Vasiljević, M. (2015). Vizuomotorna koordinacija kod djece mlađeg školskog uzrasta. *Obrazovna tehnologija*, 1(2), 59-66

Радови послје последњег избора/реизбора

Саопштење са међународног научног скупа штампано у изводу:

1. Zečević, I., **Mastilo, B.**, Bakoč, A., Kalajdžić, O., Perućica, R., & Vuksanović, G. (2017). Značaj asistivne tehnologije u prilagođavanju radnog mjesta za osobe sa invaliditetom. Zbornik rezimea, V stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju", Valjevo, (str 26).
2. Bakoč, A., Zečević, I., **Mastilo, B.**, Kalajdžić, O., & Perućica, R. (2018). Primjena asistivne tehnologije u nastavi kod učenika sa intelektualnom ometenošću. *Zbornik apstrakata IX Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Nauka i nastava danas"* Pedagoški fakultet, Bijeljina
3. **Mastilo, B.**, Zečević, I., Čalasan, S., Vuković, B. (2018). Elektronska pristupačnost i elektronsko učenje u radu sa učenicima sa intelektualnom ometenošću (prednosti i rizici). *Zbornik apstrakata IX Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Nauka i nastava danas"* Pedagoški fakultet, Bijeljina
4. **Mastilo, B.**, Zečević, I., Šeatović, S., & Živanović, S. (2019). Socio-demografske determinante razvojnih sposobnosti djece mlađeg školskog uzrasta. Zbornik rezimea sa VI stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, "Aktuelnosti u

- edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju". 25-26. maj 2019. (str.41). Beograd: Resursni centar za specijalnu edukaciju.
5. Šeatović, S., **Mastilo, B.**, Matijaš, A. (2019). Sociodemografske determinante stresogenih događaja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. Zbornik rezimea sa II međunarodno naučnog skupa "Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji". (5-7.april). Str. 40 Sarajevo. Univerzitet u Sarajevu.
 6. Zečević, I., & **Mastilo, B.** (2019). Uticaj roditelja na socijani razvoj djece sa oštećenjem vida. Zbornik rezimea sa X Međunarodnog naučnog skupa "Specijalna edukacija i rehabilitacija danas" 25-26. oktobar 2019. godine (str. 175). Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 7. **Mastilo, B.**, Šeatović, S. (2020). Vještine prijateljstva učenika sa intelektualnom ometenošću iz perspektive nastavnog osoblja. Zbornik rezimea sa III međunarodno naučnog skupa "Mulidisciplinarni pristup u edukaciji i rehabilitaciji", 3-4. juni. (str.80). Sarajevo. Univerzitet u Sarajevu

Саопштење са међународног научног скупа штампано у цјелини:

1. Bakoč, A., Odović, G., **Mastilo, B.**, Kalajdžić, O., Zečević, I., Čalasan, S., Vuković, B., & Vuksanović, G. (2016). Povezanost socijalne kompetencije i antisocijalnog ponašanja kod učenika sa intelektualnom ometenošću. Tematski zbornik, "*Unapređenje kvalitete života djece i mladih*", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, 441-448.
2. Zečević, I., **Mastilo, B.**, Bakoč, A., Kalajdžić, O., Perućica, R., Vuksanović, G., Čalasan, S., & Vuković, B. (2017). Socijalna interakcija djece sa oštećenjem vida. Tematski zbornik, "*Unapređenje kvaliteta života djece i mladih*", Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, 249-260
3. **Mastilo, B.**, Šeatović, S., & Malikanović, N. (2018). Zdravlje i psihopatološka obilježja kod osoba sa intelektualnom ometenošću, Tematski zbornik, "*Unapređenje kvalitete života djece i mladih*", Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, str. 75-85
4. Zečević, I., **Mastilo, B.**, Perućica, R., Bakoč, A., Vuksanović, G., & Kalajdžić, O. (2018). Taktilna stimulacija i kvalitet života slijepih osoba. Tematski zbornik, "*Unapređenje kvalitete života djece i mladih*", Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, 113-121
5. Bakoč, A., Odović, G., **Mastilo, B.**, Kalajdžić, O., Zečević, I., Čalasan, S., Vuković, B., & Vuksanović, G. (2016). Povezanost socijalne kompetencije i antisocijalnog ponašanja kod učenika sa intelektualnom ometenošću. Tematski zbornik, "*Unapređenje kvalitete života djece i mladih*", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, 441-448.
6. **Mastilo, B.**, Radovanović, V. (2019). Kreativnost, znanje i školski uspjeh kod učenika sa intelektualnim teškoćama. X Međunarodna naučno-stručna konferencija "*Unapređenje kvalitete života djece i mladih*", 21-23. 6. 2019, Istanbul, Turska, 179-188. ISSN 1986-9886

Радови објављени у цјелини:

1. **Mastilo, B.,** Zečević, I., Bakoč, A., Kalajdžić, O., Čalasan, S., Vuković, B., & Vuksanović, G. (2016). Sposobnost vizuelnog i auditivnog pamćenja kod djece mlađeg školskog uzrasta. *Biomedicinska istraživanja*, 7(2), 141-149. <https://doi.org/10.7251/BII1602141M>
2. Čalasan, S., Vuković, M., **Mastilo, B.,** Vuković, B., Bakoč, A., & Zečević, I. (2017). Uticaj tipa poremećaja pisanja na školski uspjeh učenika sa disgrafijom. *Biomedicinska istraživanja*, 8(2), 136-143. <https://doi.org/10.7251/BII1702136C>
3. Bakoč, A., Kalajdžić, O., Zečević, I., & **Mastilo, B.** (2018). Socijalno ponašanje i školski uspjeh učenika sa intelektualnom ometenošću. *Nova škola*, 8(1), 115-125.
4. **Mastilo, B.,** Bakoč, A., & Zečević, I. (2018). Razvojne sposobnosti kod djece mlađeg školskog uzrasta. *Nova škola*, 8(1), 85-97.
5. Zečević, I., **Mastilo, B.,** Bakoč, A., Vuksanović, G., Perućica, R., & Kalajdžić, O. (2018). Socijalna kompetencija i antisocijalno ponašanje slijepih učenika i učenika tipičnog razvoja. *Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja*, 54(1), 24-36. <https://hrcak.srce.hr/203879>
6. **Mastilo, B.,** Vuković, B., Šeatović, S., Čalasan, S. (2019). Agresivno ponašanje žena sa intelektualnom ometenošću smještenih u instituciji za trajni smještaj. *Biomedicinska istraživanja*, 10(1), 47-55 <https://doi.org/10.7251/BII1901047M>
7. **Mastilo, B.,** Zečević, I. (2019). Determinante stavova prosvetnih radnika prema inkluzivnom obrazovanju. *Inovacije u nastavi*, 32(1), 89-104. <https://doi.org/10.5937/inovacije1901089M>
8. **Mastilo, B.,** Čalasan, S. (2020). Maladaptivno ponašanje kod osoba sa intelektualnom ometenošću. *Biomedicinska istraživanja*, 11(1), 54-63. <https://doi.org/10.7251/BII2001054M>


Универзитетски уџбеник, монографија

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА

Образовна дјелатност прије првог и/или /последњег избора/реизбора



Образовна дјелатност после последњег избора/реизбора



5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА

Учешће у пројектима:

"Социјализација дјете Републике Српске". Кумбор: Фонд дјечије заштите РС;
 "Спектар аутистичких поремећаја". Фоча: Медицинском факултету у Фочи, 14.
 октобра 2017. године; *Assisting better communication* (ABC).

Учешће на стручним семинарима, радионицама и научним скуповима:

ДРУГИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Мр Ивана (Стојан) Зечевић
Датум и мјесто рођења
11.07.1988. године, Фоча
Установе у којима је кандидат био запослен
Медицински факултет Фоча, Универзитет у Источном Сарајеву
Звања/радна мјеста
Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет, асистент на развојним поремећајима од 2012-2016. године Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет, виши асистент од 2016. године.
Научна област
Дефектологија
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
Члан удружења дефектолога РС
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет у Фочи, студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација, смјер: Развојни поремећаји 2007-2011. године
Назив студијског програма, излазног модула
Развојни поремећаји
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
9,38; Професор специјалне едукације и рехабилитације, смјер Развојни Поремећаји
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча, студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација, смјер: Развојни поремећаји, 2013-2015. године.
Назив студијског програма, излазног модула
Специјална едукација и рехабилитација, Развојни поремећаји
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
9,80; Магистар специјалне едукације и рехабилитације, смјер, Развојни Поремећаји
Наслов магистарског/мастер рада
Социјалне компетенције особа оштећеног вида
Ужа научна/умјетничка област
Дефектологија

Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Специјална едукација и рехабилитација, 2016-25.09.2020. године одбранила приједлог пројекта докторске дисертације
Наслов докторске дисертације
Моторичке способности као фактор развијености животних и социјалних вјештина ученика различитог визуелног статуса
Ужа научна област
Соматопедија
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1. Асистент (Медицински факултет Фоча, 2012-2016) 2. Виши асистент (Медицински факултет Фоча, 2016-2021)
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
<p>Саопштење са међународног научног скупа штампано у изводу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalajdžić, O., Vuksanović, G., Perućica, R., Mastilo, B., Zečević, I., & Joković, S. (2016). Early detection and directing of children with disability in the municipality of Foča. IV International Scientific Conference "Special Education and Rehabilitation-Early intervention" Book of abstracts, Beograd: Društvo defektologa Srbije & Univerzitet u Beogradu-Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. 14-16. October, 2016, 158-159. 2. Mastilo, B., Zečević, I., & Pavlović, A. (2012). Socijalna kompetencija osoba sa invaliditetom. I Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju" Zbornik rezimea, Šabac, 14-15. Decembar 2012, 39. 3. Николић, Н., Николић, Т., & Зечевић, И. (2012). Креирање батерије едукативних радионица за развој и унапређење употребних социјалних вештина деце са тешкоћама у интелектуалном развоју. Стручно-научни семинар са међународним учешћем Дани дефектолога Србије, Зборник резимеа, Златибор, 11-14. јануар 2012. 99. 4. Potić, S., Milićević, M., Ilić, S., Pavlović, A., Mastilo, B., & Zečević, I. (2012). Preschool education of children with cerebral palsy in the Republic of Serbia. II

International Scientific Conference "Special Education and Rehabilitation-Cerebral Palsy", Book of proceedings and summaries, Novi Sad, 25-28. October, 2012. 67.

Саопштење са међународног научног скупа штампано у цјелини:

1. Bakoč, A., Odović, G., Mastilo, B., Kalajdžić, O., **Zečević, I.**, Čalasan, S., Vuković, B., & Vuksanović, G. (2016). Povezanost socijalne kompetencije i antisocijalnog ponašanja kod učenika sa intelektualnom ometenošću. Tematski zbornik, "Unapređenje kvalitete života djece i mladih" Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, 441-448.

Радови објављени у цјелини:

1. Čalasan, S., Vuković, M., Bakoč, A., Vuković, B., & **Zečević, I.** (2015). Povezanost grafomotornih sposobnosti i lateralizovanosti kod djece predškolskog uzrasta. Beogradska defektološka škola, 21, (2), 25-37.
2. Kalajdžić, O., Vuksanović, G., Rašević, Lj., Pavlović, A., Mastilo, B., **Zečević, I.**, & Vuković, B. (2015). Socio-demografske determinante školskog uspjeha. Biomedicinska istraživanja, 6(2), 138-145.
3. Mastilo, B., **Zečević, I.**, Bakoč, A., Kalajdžić, O., Čalasan, S., Vuković, B., & Vuksanović, G. (2016). Sposobnost vizuelnog i auditivnog pamćenja kod djece mlađeg školskog uzrasta. Biomedicinska istraživanja, 7(2), 141-148.
4. Перућица, Р., **Зечевић, И.**, & Калајџић, О. (2016). Разлике у ученичким процјенама стилова рада наставника зависно од општег школског успјеха ученика. Нова школа-часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, 11 (2), 113-119.
5. Вуксановић, Г., Калајџић, О., Чаласан, С., **Зечевић, И.**, Бакоч, А., Мاستило, Б., & Вуковић, Б. (2015). Социјално-статусна обиљежја као детерминанте при одабиру типова професионалних интересовања ученика. Настава, Научно-стручни и информативни часопис, 1, 1, 104-115.
6. **Zečević, I.**, Stanimirov, K., & Mastilo, B. (2015). Motorni razvoj slijepe djece. Obrazovna tehnologija, 1-2. 75-84.

Радови послје последњег избора/реизбора

Саопштење са међународног научног скупа штампано у изводу:

1. Bakoč, A., Zečević, I., Mastilo, B., Kalajdžić, O., & Perućica, R. (2018). Primjena asistivne tehnologije u nastavi kod učenika sa intelektualnom ometenošću. Zbornik apstrakata sa IX Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Nauka i nastava danas" 30. Novembar 2018. (str. 13). Bijeljina: Pedagoški fakultet.
2. Mastilo, B., Zečević, I., Čalasan, S., & Vuković, B. (2018). Elektonska pristupačnost i elektronsko učenje u radu sa učenicima sa intelektualnom ometenošću (prednosti i rizici) Zbornik rezimea sa IX Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Nauka i nastava danas" 30. Novembar 2018. (str. 10). Bijeljina: Pedagoški fakultet.
3. Mastilo, B., Zečević, I., Šeatović, S., & Živanović, S. (2019). Socio-demografske determinante razvojnih sposobnosti djece mlađeg školskog uzrasta. Zbornik rezimea sa VI stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju" 25-26. Maj 2019. (str.41). Beograd: Resursni centar za specijalnu edukaciju.
4. Vuksanović, G., Kalajdžić, O., Perućica, R., & Zečević, I. (2019). Odnos između emocionalne inteligencije i opaženog stresa kod studenata medicine. Naučno-stručni skup VI kongres psihologa BiH sa međunarodnim učešćem, 11-13. April 2019. Knjiga rezimea Banja Luka: Društvo psihologa Republike Srpske, 143.
5. Zečević, I., Mastilo, B., Bakoč, A., Kalajdžić, O., Perućica, R., & Vuksanović, G. (2017). Značaj asistivne tehnologije u prilagođavanju radnog mjesta za osobe sa invaliditetom. Zbornik rezimea sa V stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju" Valjevo, 19-21. maj 2017. (str. 26). Beograd: Resursni centar za specijalnu edukaciju.
6. Zečević, I. & Mastilo, B. (2019). Uticaj roditelja na socijani razvoj djece sa oštećenjem vida. Zbornik rezimea sa X Međunarodnog naučnog skupa "Specijalna edukacija i rehabilitacija danas" 25-26. Oktobar 2019. godine (str. 175). Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Саопштење са међународног научног скупа штампано у цјелини:

1. Kalajdžić, O., Bakoč, A., Vuksanović, G., Perućica, R., & Zečević, I. (2017). Relations brtween curiosity and quality of reading of reading of elementary school students. The 8th International Conference on eLearning (eLearning-2017), Proceedings, Belgrade: Metropolitan University Serbia. 28-29. September 2017. 144-147.

2. **Zečević, I.** (2019). Analysis of effect of therapeutic riding and hippotherapy in children and adults with autism, cerebral palsy and intellectual disability. U M. Šćepanović (ur.) Zbornik radova "Izuzetna deca: Obrazovanje i tretman" (str.217-228), Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine.
3. **Zečević, I.** (2020). Primjena asistivnih tehnologija u različitim aspektima funkcionisanja učenika sa oštećenjem vida. Tematski zbornik, "Unapređenje kvalitete života djece i mladih" Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, 413-423.
4. **Zečević, I., Mastilo, B., Bakoč, A., Kalajdžić, O., Perućica, R., Vuksanović, G., Čalasan, S., & Vuković, B.** (2017). Socijalna interakcija djece sa oštećenjem vida. Tematski zbornik, "Unapređenje kvaliteta života djece i mladih", Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, 249-260.
5. **Zečević, I., Mastilo, B., Perućica, R., Bakoč, A., Vuksanović, G., & Kalajdžić, O.** (2018). Taktilna stimulacija i kvalitet života slijepih osoba. Tematski zbornik, "Unapređenje kvalitete života djece i mladih", Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, 113-121.

Радови објављени у цјелини:


1. Бакоч, А., Калајдић, О., **Зечевић, И.**, & Мاستило, Б. (2018). Социјално понашање и школски успјех ученика са интелектуалном ометеношћу. Нова школа- часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, 8 (1) 115-125.
2. Čalasan, S., Vuković, M., Mastilo, B., Vuković, B., Bakoč, A., & **Zečević, I.** (2017). Uticaj tipa poremećaja pisanja na školski uspjeh učenika sa disgrafijom. Biomedicinska istraživanja, 8 (2).136-143.
3. Мастило, Б., Бакоч, А., & **Зечевић, И.** (2018). Развојне способности код дјецe млађег школског узраста. Нова школа-часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, 13 (1), 85-97.
4. Mastilo, B. & **Zečević, I.** (2019). Determinante stavova prosvetnih radnika prema inkluzivnom obrazovanju. Inovacije u nastavi-časopis za savremenu nastavu, 32(1), 89-104.

5. Perućica, R., Bošnjak, B. S., & Zecevic, I. (2018). Employment of People with Disabilities in Private and Public Sectors. *Sociology and Anthropology*, 6 (5), 459-464.
6. Перућица, Р., Вуксановић, Г., Калајџић, О., & Зечевић, И. (2017). Улога родитеља и њихов однос према дјетету у периоду научно-технолошких и друштвених промјена. *Нова школа-часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства*, 12 (1), 198-210.
7. Zečević, I., Mastilo, B., Bakoč, A., Vuksanović, G., Kalajdžić, O., & Perućica, R. (2018). Socijalna kompetencija i antisocijalno ponašanje slijepih učenika i učenika tipičnog razvoja. *Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja*, 54(1), 24-36.

Универзитетски уџбеник, монографија


4 . ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА

Образовна дјелатност прије првог и/или /последњег избора/реизбора




Образовна дјелатност после последњег избора/реизбора

Trend prosječnih ocjena u odnosu na prosječnu ocjenu studenata



Trend prosječnih ocjena u odnosu na prosječnu ocjenu nastavnog kadra



5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА**Учешће у пројектима:**

"Социјализација дјеце Републике Српске". Кумбор: Фонд дјечије заштите РС;
 "Повећајмо могућности дјечи у БиХ за рано учење" у дјелу пројекта "Ресурсне
 Собе" (јануара - јун 2014. Године)

"School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia,
 Bosnia & Herzegovina and Montenegro (01.01.-31.12.2017).

Учешће на стручним семинарима, радионицама и научним скуповима:

2017. године добила сертификат за учешће на едукацији под називом

"Спектар аутистичких поремећаја" Универзитета у Источном Сарајеву,
 Медицински факултет Фоча.

Програм обуке академског наставног особља из области инклузивног образовања
 2019. године у оквиру пројекта "Високо образовање - образовање за све".

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА¹

Интервју са пријављеним кандидатима обављен дана 26.02.2021. године, у присуству проф. др Драгана Рапаића, проф. др Горана Недовића и проф. др Србољуба Ђорђевића. Два кандидата, мр Бојана Мاستило и мр Ивана Зечевић, приступила су заказаном интервјуу. Трећи кандидат, мр Лама Талетовић, није приступила заказаном интервјуу. Имајући у виду ту чинјеницу, комисија сматра да је мр Лама Талетовић, одустала од пријаве на конкурс.

Присутни кандидати, мр Бојана Мастило и мр Ивана Зечевић, оставили су позитиван утисак на комисију. У току првог и другог циклуса студија оствариле су висок просек оцена, имају објављене радове у часописима са рецензијом, студенти су на докторским студија и имају одобрене теме за израду докторских дисертација. Оба кандидата, показују интерес за научну делатност и висок мотив за даље усавршавање.

¹ Интервју са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервју подразумева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервју у коме се наводи датум, вријеме и мјесто одржавања интервјуа.)

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ²

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у звање или их не испуњава.

Први кандидат: мр Бојана Мاستило

Минимални услови за избор у звање ³	испуњава/не испуњава	Навести резултате рада (уколико испуњава)
Има завршен други циклус студија у одговарајућој области са најнижом просјечном оцјеном и на првом и на другом циклусу студија 8,0 или еквивалент	испуњава	Кандидат је завршила студије првог циклуса на Универзитету у Источном Сарајеву, Медицински факултет у Фочи, студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација, смјер: Развојни поремећаји 2007-2011.године, са просечном оценом 9,17 и стекла академски назив Професор специјалне едукације и рехабилитације. Кандидат је завршила други циклус студија на Универзитету у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча, студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација, смјер: Развојни поремећаји, 2013-2015. године, са просечном оценом 9,80 и стекла академски назив Магистар специјалне едукације и рехабилитације.

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)

Објављени радови у часописима са рецензијом


Мр Бојана Мастило, виши асистент, испуњава законске и научно-стручне услове за реизбор у звање вишег асистента

² Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао.

³ У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

Други кандидат: мр Ивана Зечевић		
Минимални услови за избор у звање³	испуњава/не испуњава	Навести резултате рада (уколико испуњава)
Има завршен други циклус студија у одговарајућој области са најнижом просјечном оцјеном и на првом и на другом циклусу студија 8,0 или еквивалент	испуњава	<p>Кандидат је завршила студије првог циклуса на Универзитету у Источном Сарајеву, Медицински факултет у Фочи, студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација, смјер: Развојни поремећаји 2007-2011.године, са просечном оценом 9,38 и стекла академски назив Професор специјалне едукације и рехабилитације.</p> <p>Кандидат је завршила други циклус студија на Универзитету у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча, студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација, смјер: Развојни поремећаји, 2013-2015. године, са просечном оценом 9,80 и стекла академски назив Магистар специјалне едукације и рехабилитације.</p>
Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)		
Објављени радови у часописима са рецензијом		
Мр Ивана Зечевић , виши асистент, испуњава законске и научно-стручне услове за реизбор у звање вишег асистента		
Образложење:		
<p>Претходно изложени подаци недвосмислено показује да мр Бојана Мاستило, и мр Ивана Зечевић, испуњавају законске и научно-стручне услове за реизбор у звање вишег асистента.</p> <p>На основу приложене документације и интервјуа са кандидатима, узимајући у обзир њихову досадашњу научну, стручну и образовну дјелатност, Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Фоча, Универзитета у Источном Сарајеву и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да се мр Бојана Мастило, и мр Ивана Зечевић, поно изабере звање вишег асистента за ужу научну област Дефектологија - Развојни поремећаји.</p>		


Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е :



1. Проф. др Драган Рапайћ, редовни професор, ужа научна област: Клиничко-соматопедске дисциплине, Универзитет у Београду, предсједник Комисије,



2. Проф. др Горан Недовић, редовни професор, ужа научна област: Соматопедија, Универзитет у Београду, члан Комисије,



3. Проф. др Србољуб Ђорђевић, редовни професор, ужа научна област: Специјална педагогија са методиком, Универзитет у Нишу, члан Комисије.